

# САНА СЛОХ

ХАЙМАТ  
1931 СЫЛ АЛТЫНЫ  
15 КҮНҮТТЭҢ ТАХСАР

№ 1В (73403) ◎ Одуши 13 кун.

**Субуота. Ⓛ Съваната 1 солк. 50 харчи**

# ЭРЭЛ САНААНЫ ҮНҮКТЫБАККА

Хаңайыстыба коруг-иерин талтын—бу сүдүргүтү суох болупурас. Біл дағаны баһының хаңайыстыбаты, табаарыстыба, колхоз буола охсубансын. Кытсанахтар, одылууншар төбө баһыныңынан бордылар, чакырдар колхозу ордоордулар. Аммо хөтөлөх жылдацаайылар, сие ортотутар сирдәзәл алаңдардир табаарыстыбанды таллымлар? Рес-публика этин оромбуюн-парыттан төбө баһиги ала-чоо чөрбөйөн эр-дэлтән баһыныңга бардыбыт, табаарыстыбада түнүстүбүт, пай үләниншебит. Ити күрдүк мыйытыны уюна ыйытымы.

бүләздин, кишилдиң сөртә маинц эбىң айылды отгоюутутар кырата иккисү киши, кочетар, от шур-малааччы, учуючук, шыр аппарат оператора этин баяллары. Ферма иштәзен саралын хонтуурача тишиң суюн жишинин сыйзыра саладьааччылар забах


## ХАҢЛАЙЫСТ

буолаллара. Билинчи сорок сирдордир бидан этин хартымына—баһының хаңайыстыбаларытар, табаарыстыбаларга дағаны үзүү-жамиска сыйын сыйын уларыйыар. Хаңайын нурдук саншар хаңайынышар баар буюлудулар.

Үзүмүт сыйлан «Бахадын» соктоң табаарыстыбада

Чуранчы курдук спирин-үүтуван ордук сакаптат оройуонгига ҳанаіймышының да сөздөккүншеринен үлгелден эрзэрүүстүн, дынгэр, республика сыйттармалар, ардыгар мобурга да тутталлар. Биттий болуп түркменистандын биринчи ханча көнбайында түштүүлүп жаткан жолдоштардын түмсүүлүшүн, түркменистанда түштүүлүп жаткан туттуулуктастын сазылабыт.

Сорохтор сиәрі таңынан  
ес баттах бытармының та-  
наста диниләрэ сочко оло-  
суох. Аныңыт сырларга  
вхозтарға бынажымы идни-  
и-атаңынан тутан эти-  
ктуғоротчулар отделе-  
ле ахсын тарбаха бат-  
тарн атылар. Ол өмүттар,  
мобур, биир фермаңа-  
тта машиныңкел барад



САНА АВТОКРАН

Изансоветацы «Автосиран» завод конвейерлаптан 14 тоинаны котөөр «КС-3574» салға кырын (сипаттың көр) оюндулан тадыста. Кини шигитэн суюх салдар «Урал» автомобилди шасштыгар түрөорузлан, тұрақ сираттар килемниң түшіншілар қылааха. Машның көзаралық деңгээсіндең көмкөйлөр белгілі болып

Г. Попов фотота.

## ЧУРАПЧЫ ОРОИУОНУН ХАЙАТА

**«САХАИНВЕСТ» АКЦИЯТЫГАР  
СҮРҮҮТУУ БҮТЭРЭ  
А҃БЫЙАХ ХОНУК ХААЛЛА**

ХАИДАХ ҮОННА ХАННА  
«САХАИНВЕСТ» АКЦИЯТЫГАР  
СУРУТТАРЫАХХА СӨБҮН?

«Саланвест» инвестиционный фонд Чурапчылтаазы агентства Чурапчы салыннызатыгээр «Чачир» дынбус тарылт хонтуратыгыр (уруккү «Культовары» майдынын дынзитгээр кетах ортуунын албуорунак кириллэр) сарсызда 9 чаштан 10-күнгө 5-кэ дазры үзүүлийр. Эбийнит 12 чаштан 2-гэ дазри. Телефоннум 21-334. Суруттараачы паспордаах уюниа сбериник-ислаах излихээтийн,

**ТЭРИЛТЭЛЭРГЭ УОИНА  
КОЛЛЕКТИВНАЙ ХАБАЛИЙСТЫБАЛАРГА**

Тэрилтэлэргэ уоина колективнай хабалийс-  
тыбалаарга «Сахалинвест» акционатын ыланын ба-  
залахтар ишшигийнэр онохуллар. Онтой тэ-  
рилтэ салайиачтыг агентствоттсан эзлэн дуо-  
габар-сайзанка бланкын ылан тодорор. Бү-  
тубалтээ үзүүнтэй бээстэн тэрилтэлтийн дн-  
ивиденцийн ылар, тэрилтэлтийн баар түблэлтий-  
гээр ону сберклиникаада нийнорор. Коллектив  
бары днинденэрээ тэрилтэ расчётийн счетугар-

## АГЕНТСТВОБА КЫАНАН КЭЛБЭТ БҮОЛЛАХХА

**КӨЛБЭТ БҮОЛЛАХАА**

## ХАРЧЫНАН АКЦИЯ ҮЛҮЛАН БАБАЛААХТАРГА

Каюргутын маның задырысса хары ыштасыт. Дьюкуускай и., Кудаускай уул., 28, АБ «Сир», р/с 000345037, МФО 287006. Огтоң залтасылым илдээ агентствоба коллан дуогабир оигореовту.

#### ПРИЗОВОЙ ФОНД

Уонсай суумата 1 мол. соли: Биринисөө мотоблоктар, мини-трактордар, австрийской ходуурдар, о. д. а. баалдар. Бу акция барытын туризмидан бүттәсина, акция нүөмөрлиң сууїтүлээх оенныу ыбытылыша. Онои ишм төненин албах научеры туттаран албах акцияны

ылбыт сүйүкүз эрэл соччонон улахан.

Маны таңынан 10 уйна 10-тай таңса нау-  
черы туттарбыт дыны дүсгөбар-сайзапкыла-  
рын, наслордарын илдээс бү тий 20 күнүгөр  
дизэри «Востоктехмонтаж» фирменин маңа-  
нынниттэй 20 биржынан чэлчэттилийбт  
«ВЭДС 51-ТЦ» шал-секен янгинох төлөвлөзоры  
ылыхахытын сеп. Маңанын задырын: Дью-  
кууский 4, Лерин проспекта, 3/1.

«Саханивест» Чурапчылардың агентствуудар акцияяда суруптук бишкіндилден дөн сберкнижкаларда суюзун үздүнэй дуогабар-сайаппиз озгорасубуннан. Ол дөнинде барышырыгар сана сберкнижка айлан берад. сченкүт нүемерин эттэринг дили сарашыпшат да, сорохтор ыксаабаттар. Дивидендер сирэй (лицевой) сченкүт эрэ нөхөллөр. Онон бу ый 20 күнүгөр динари сирэй сченкүт нүемерин билдэрэ охсогрутуудар.

П. СЫРОВАТСКАИ.

«Сана олоо» бу дыл тохсунны 23 күнүзөнү ишемдигөр Хадаартай Г. Егоров «Сылты сыздамын кытта сырсымай эт» дизн суруга бечэттөммөт. Ити дынкин кирхтайн усулуобуйта, кинмизэх кытталлара олонину 1 жүнгөр чуюнтайданахтах ээ. Бу күнүргө редакциян Хадаар ишемдигин дьялжатын байылымга Г. Г. Луконцев манийк суругута келдөв.

## БЭЧЭЭТТЭММИККЭ ЭРГИЛЛЭН

## Биэтэк билиэ дэстилэр

Кызынылаах 900 тың-  
соккын бирисимийлімдер  
ону табызын тұхаанаах  
нағиляистөр дәйналталарда  
байхарин күндердегі си-  
тиңшетін тұгунан балы-  
тынназар мөкүл Холобур  
Тәлес нағиляигін дәйнал-  
тата, ата кызыдаудына  
бынымах атахтаах дөңе-  
гейін оқотуын суурдағы-  
чыға туспа бирин олох-

туурга, оттон хадаардар спонсордиринан буоллуу  
сүүрүүк ишилдэр ойнай лар.

дастыа, киннажэ миәзәл фондатын бирәрғә этилар. Гаврил Егорович Хадаар изнинизги дыналтаты, бу изниндик ат сүүрдүгүнчөлөр одалтоо колективтүү предприятие, оттон Чакыр уонна Төлөй сүүрдээчилерлөргөр түвазына.

# Ф.ОХЛОПКОВЫ УТАРАБЫН: СОХСОТТОН КУТТАНЫМАН

«Сайга олох» хайын  
бу дылай тохсунину - 21  
шагнугар Дьюкуускайтан  
Ф. Охлонов «Биза дизайн  
мазныгы яйдеэн» - дизайн  
сири чавалыкнын бас би-  
линигэ биророр утарар  
суруга бачаэтгэмнит.  
Инни сирн атымзахымын  
саидаларга «социальны

дышлаах» социализмнга одорбут даааны ижилсэнтийгээр, шинжилгээн даааны баат усийн дэддантгы дэши баара итгэвээ баар буола даааны турооца. Одох дэши охцуунуу. Айылцаа тэг дэши баарын билэгээни Кийм калхтаах, эзбахсан улсынгээ ишшигээ

Хаһыат  
сүрүйүүтүн  
сэнээрэллэр

өлбэхээ тийнинхээрэх.  
Бийнгүй улахан сэргээнбүтэйнан айылда хас бийрдлийн харамаасаа бийтийн түшнээх буоларын ишиг олсувар нийтийн, дорубай эзэмнэлчийн чувствийн утарын, баам түхээр буолбаны, бастаан барыбыг улсын быт түүнтар цынаных-таахын, улзинхээрхийн дээр обу-саналын нийрэс сатаан издээдийн дээр саныньян. Айылцаа хас бийрдлийн харамаасаа бас-таан бийээ түшнээх буоларын түшнээх буоларын түүнтар охцуухтаах.

Ф. Охлоннов районда киндердэхшигни конкуренция күннүүрүүчүүлөттөөлүк, ишолчилийн азырында сизээ-айна ба эзтихэндил дүйн курдук ойдобулут биарэр. Оны утарабыны Утарасынта суюх олох туюхха наадмын? Конкуренция, утарасын баар эрэ бууллагына, моногалийн аччаятдына инициативи күүсүү сайдылаахаанытын кийни бергүүттэйдик ойдүүрэж чакчы. Од гынан баарын, олус күүсүүсээ шигмит коммунистическая идеологияныттын, сирин чынанынайга бишарбекээ, дыону тэнгин сатыырга турдууланап мөлтүүлөр байындах. Сорох утарсааччылар уонна саарбаахтаач чылар сирин чынанынай бас билининээзлэхтэй олох уүн болдьохко наийнлизистибээз хааллиар биралтаах тунааныгага (туулэнэн) албышын туух уратылаахтарый динчилор. Ити олох сыйна. Иккя аныгы ойдебүллэр. Хозобур, сүнүүлээх тын кийнти 10 гентар сирин 20 сүлтү тунааныгага ылтын. Оңтукатыгага арас тутууларын ынетар, сирин бүтэйднэр, уовурдар, сородуун баанынга онгорор, нүүслүүтэр, ыраастыэр. Бындана 20 сүлтү устатаага эзбэх үбүк-айнаи нутар, сэттэ колониунун төвөр. Арай оюулоро атын

даңаны атын оройынгы  
шайерге күзелинин. Оч-  
нодуна ити үзат, ону же  
сүпүттүн убаша. Арайы  
соххор харчыны талебеб-  
ишине кийинкүй босло тикс-  
өнгөрт тишиэр. Кынны  
баяндар тири.

Ол ини сири хайдах быйылаахтык түннинең шынына эзбәк быйынга альлаахтыктың быйырахха наада. Билээ турар, чаңырай бас билин- га бекирни, сир байланып 1,5—2 төгүт үрдээрээ туулкай. Онууха жим да мөмкүспөттө буодуо. Очно-тутар мөккүер төрдээ тууха сыйтарый? Дэвсэйн айрыттай, хамгачнын уолартай күттәнни, ач- тал оторуунан дэлбэлтийн эссе дааны аччынтын, тийн-очхуна түнүөвүн, түнүн учарракка күммүү-чи-дэлбэлтийн ынтыннын дээр сийн баар күрүүк. Аны сири атындааныны арьылды сыйна обидүүр быйылаахнат. Кининин аймэдэ бийэтэ ай- шаты, көнөрөн бар- шатыг чуюлкай. Оттоон сир анындааны базийт төгүт

ударство киңең дәнәр. Өчтүгөр сир атында киңең эн хара көлеминүүгү, ләйк спаната буолбаташ күнү? Хапылға бәзәрар ула одолбүрдөзүү дии. Ити ўз-аахтар 20 сыйын аспастып кийибите молтүүү-куни соли. Сүзүмнөө проскотураң барап көрүртээр, канингэр хайлапарар киңең суох буолсан, шимиззээр боскоо үнапсыга байзэрэс сеп күнү? Сүнөнүзин титиндер киңең кибите сири мәрзин тымылаабата болуп бер.

Бары сайдыллаах дойнуптар сири түгүс тыалалы, уулары чаанынайдар-а бизден одороллор. Кинилэр айылчаларын төшөөх харыстымыларын аята биң-көре сатыбышты. Сэттэ уонча сыл опсай «интернанка» дөрөн үчүгүйгээ тиийбеттүнт. Биңиги адьас ынылан халбаланка, кымырдаастар курдук одоруюнг. Кинилэр уйзалаара пирдин ачайкагаттан турар даңана, бары биң омою буолтая үлгизин амсалы одороллор. Сайдыллар, республикалык Президент этерин курдук, шини барыта бас биң-эр сирдээх уоттава, сайдыллаах дуоллаах. Үзүүлэх-хамнастаах буолсан үзүүлэхтик одорорбутуул барабыт. Түмүккөрдүрчи чаанынай бас биңни байзарин сохсо буолбаах, ишенин сайдын киңең ортууга динбин.

И. ПОНОМАРЕВ.

## Казаки бөгөөд

**ОБО НӨНГҮЛЛҮК САЙДАР  
ОСКУОЛАТА ХАЙДАХ БУОЛУОБАЙ?**

# САНААНЫ ЧОПЧУЛААНЫН СИЭРИНЭН

Ханылаппят тохсун-  
иуу 19 жүнүзээн иш-  
мергөр Чуранчы орто  
оскокулатын начальни-  
кылаастарга" учуута-  
ла Е. Н. Ермолаева  
обо көңгүлүк сайды-  
рыны изтилинир ос-  
куулалын хайдах бы-  
нысылаатых тәрйинех-  
хэ сөлтөөцөр эмшиг са-  
нааса тахсыбыта.

тальы. Оттон билгигин  
айдашиб? Биңр ирдебал-  
лах, программалаах ор-  
нан уорзу бүтәрбүт ово-  
йайтия дъаюурүк, сай-  
лытын, билгитин таңы-  
мын билмийн хаалар-  
түү тереппүтүз билээ дую?  
Или ишни ово түбәнэх  
прэрхэ аныына са-  
хыр, үөрмэн бүтәрбүт  
дан да ишни ол идэти  
ирадан кэбинээр тубалта-  
злбэх. Түмүтэр оро

ихнологической осхууну  
лар. Оттон ити оскуода  
түрүн соруга ово олоххо  
иэтни булунарыгар нө-  
леңүүгү түшсүйллар.  
—Инини бирээ илик  
ропшып кытта ула хай-  
х сүрүмчөнүй?

түза төрдүгөн үларда  
р; башк. хамнастах

жинт—директор баар  
одоо. Бийнин кытта  
нргэ уураанзэчилэри  
пер-истэр (попечитель-  
ий) сэбжээт үзлээс. Он-  
учууталлартан, төрөл-  
тээрэн, оскууламы  
гулур төрийнээс чи-  
мийнээрээн кинрэхтэй.  
Итни тайланы хам-  
стаах научной сала-  
чты баар буолохтаах.  
Он билдлийн педсовет,  
оффком уснын төрөлшүүт-  
жийн комитеттэй бийнгүй  
ры бүлээр угэвтигээр  
кор куба, рак, сордон  
ордук үүчен үс аны  
ода сэлдэээр үератни,  
ини, хаанацьстыба бол-  
туустарын эти соодотох  
иэт бываарынхтаах.  
Зарчмын төрөлшүүт ос-  
кууламы кытта быватчы

— Манннын уратын ос-  
тода олоохко баш буола-  
тар ханынык Заргыстар  
шларый?

— Балыгин Чураңың  
то оскуулыштын тутулун  
арыты болшуюонугар

хаччылар мастерс-  
тээх двигатель тур-  
мический кордоруу  
«Ураллар» бастакы  
нылар.

шаг «Урал-5323».

Клипшилек. Фото



«УРАЛ»—ДЭГИТЭР НААДЫНЫГА

жастарды. Балай да күүтэзх двигатель түрүүрүттөн техникико-экономический көрдөрүүлэр түпсүүхтара. Сан «Ураллар» бастакы партийларга боруобалышылар.

Снимок: Магадан убаланным уступом на  
высоте 1 километра с южной стороны  
горы «Урал-532».

Б. Клиппицер фотота.  
(РИА СССР)



